

ЧАБЫЛБАН

Мин бу бүгүн Чабылбан туңунан абыялах тылы этээрибин * кини кинигэлэрин барытын эмис аафан көрдүм уонна улаханнык соһуяа санаатым: эдэр дафанды эбит! Илья Дорофеевич Винокуров—Чабылбан 1914 сүллаахха от ыйын 31 күнүгөр төрөөбүт. Кини олообун тиһэх күнэ—1952 сүл балафган ыйын 9 күнэ. Бу күн сиригэр кини 38 сүл олорбут. Баара-суюба 38 эрэ сүл! Билингни биңиги кэkkэ дьонтон хайы-үйэ 15—20 сүл балыс буола охсубут.

Ону баара биңиги—киниттэн хойут төрөөбүт дьон, биңиги эрэ да буолоо дуо, саха аафаччылара бары дафанды кинини тынынаах эрдээбинэ улахан саастаах киһи кэриэтэ көрөрбүт. Дынгинэн, оннук санырыбыт сөп эбит. Кини сааха кини төһөтө утуйбурунан-турбурунан буолбакка, кини төһө-хачча үлэлээбитинэн кэмнэнэр буоллабына,—Чабылбан айымнылаах үлэнэн баай, улахан олообу олорбут.

Кини кылгас үйэтигэр төрөөбүт норуутугар киэнник биңирэммит «Ньюргустай-Куо», «Акулина», «Манчаары», «Йкки ийэ», «Сэрии суюлунан», «Улуу Октябрь уолаттара», «Андабар» диэн поэмалары, «Мобус уонна чыычаах», «Сылгы уонна ынах», «Туллуктай», «Нэтээгэ» диэн поэтический оствуоруялары, ус сүүсчекэ хоноону бэчээттэппитэ. Ону тэнгэ атын дойдулар итиэнэ Советской Союз норуоттарын литератураларын классиктарын, билингни суруйааччыларын үгүс айымныларын сахалыны түлбаастаабыта. Бу ханык да бэйэлээх үүн олообу олорбут киһи мышыммат элбэх үлэтэ.

Чабылбан литературафа эрдэ киирбите. Кини «Чабылбан уоттара» диэн маннайгы кинигэтэ 18 саастаабар, 1933 сүл санатыгар, бэчээттэммитэ. Онтон, 1935 сүллаахха, иккис улахан кинигэтэ «Дабаан» тахсыбыта. Уон абыстаабар туспа кинигэлэммит, сүүрбэ биирдээбэр иккис сборниктаммыт саха суруйааччыта, бука, софото кини буолоо.

Бу кэмнэ Чабылбан, сааһынан оботук собус эрээри, олох эрэйин-кынжалбатын, курсүүтүн-күүрээний билэн кэлбите. Кини ёссө 15 саастаабар, 1929 сүллаахха, сир түнгэтигин ыйтар комиссияба сурукустаабыта. Маассабай холбоонктааын сағаланытыггар Байабантай улууһугар батараактар комитеттарын председателинэн үлэлээбитэ. Бастакы кинигэтэ тахсарын сағана кини хайы-үйэ педагогической техникиму бүтэрэн, ол техникиумугар учууталлыны сыйльдара. Онон бу кэм-

* И. Чабылбан төрөөбүтэ 60 сыйын туолуутугар анаммыт мунньахха, 1974 с. алтынны 17 күнүгөр, этиллибит тыл.

нэ кини гражданин, общественнай үлэхит бывытынан сиппит-хоппут кини этэ диэххэ сөп.

Ол эрээри общественнай өй-санаа өттүнэн буу-хатын уонна айар үлэхит бывытынан ситии-хотуу икки тус-туспалар. Чабылбан талыллыбыт айымнылара икки төгүл хомууллан бэчээтэннилэр (1954 уонна 1972 сүлларга). Олорго киирбит хонооннор суруллубут кэмнэрэ 1935 сүлтан сабаланар. Ити сөп бывылаах. «Чабылбан уоттара» уонна «Дабаан», оччотообуга тахсыбыт атын эдэр поэттар кинигэлэ-риттэн ордук сонун, ордук чабылхай да буоллаллар, поэт айар маас-тарыстыбаны баылырын ишин дьаныардаахтык үөрэммит кэмнэрэ 1935 сүлтан сабаланар. Ити сөп бывылаах. «Чабылбан уоттара» уонна «Дабаан», оччотообуга тахсыбыт атын эдэр поэттар кинигэлэ-риттэн ордук сонун, ордук чабылхай да буоллаллар, поэт айар маас-тарыстыбаны баылырын ишин дьаныардаахтык үөрэммит кэмнэрэ 1935 сүлтан сабаланар. Ити гынан баран, бу үөрэний — дынг талааннаахтык үөрэний этэ. Сорох поэттар эдэр эрдэхтэринэ идэтийэ үөрэммит кэмнэрэг суруйтут суруйуулара кинилэр кэлин дынгнээх суолларын буулдан баран бэчээтэппит айымныларыттан чынха атын буоллаллар. Олору ааба-ааба, ардыгар дыктиргийн саныгын: «Ама, маны кини суруйбута буолоо дуо?» Бу икки кинигэбэ онунк буолбатах. Манна кэлин Чабылбаны Чабылбан огорбут уратылара — тыл-өс, ритм, рифм, образ өттүнэн уратылара — барыта кэриэтэ биллибитэ. Манна угус тыллаах-өстөөх хонооннор бывыстарыг гар, холобур, манынк строфалар көрсүнэллэрэ:

Түүн үөнэ хоруоран
Түнг ойуур ийийдэ,
Кэлтэгэй ый уоран
Кынчычытын күөрэйдэ.
(«Харанга түүн»),
Өйдүүгүэн оруоктан ийэн
Кэрэтик кэпсэппити,
Кэмчиэрэ, күлэ сиэтийэн
Өркөн сүрэх тэппитин?
(«Арахсыы»).
Сүөдэйбит Сүөдэргит
Сүрэбэ тэбэн истэ:
«Холкуоска ылларгыт
Хомунаан кириэм этэ».
(«Ардаабы ынгырар ныыма»),
Үүнэр, дьоллоох үйэлэр
бөлүүхөөрээрэ,
Сatalлаах санаа, сааллар уоттаах
талаан
Түмэр, илбис буурба тылынг ийиллэрэ:
«Бары сир баттаммыта,
бастааннъалаан!»
(«Карл Маркс кэриэнгэр»).

Бу строфалар анныларыг гар хойукку биллиилээх поэт Чабылбан даааны илии баттыях этэ.

Эпитеттэрин даааны ылан көрүнг: «Субурус харчы», «Кирис хайя», «кый дуол», «иккэл-чиккэл тирэнэн», «уотул күн», «кудулу массына», «тынг дьондо сэппэрээтэр», «татай ыччат», «кылбанг атах», «адырбай долгун», «тыыллангыныр далай». Бу, этэр курдук, дынгнээх Чабылбан эпитеттэрэ.

Эбэтэр рифмаларын да өйдүү түүнг: «сыылкаа — кыл саба», «истинг — истим», «ыалдьарыян — ыар ырыям», «сохуутуоба — тууто суюба», «ыксаан — бартысаан», «уот аайы — Туотаайы», «ханытыыра — Бу-хатыырап», «Өлүөхүмэ — өллөүнэ», «бүрүүкээтэ — бүрүүкүрээтэ», «дьэ, үөрэ — Дьөгүөрээп», «естөөхтүүн — өнөх түүн», «дьоннорум — олорун», «хотойу — хотоойу», «таас халбан — Чабылбан». Бу рифмалар — Чабылбаны Чабылбан огорбут уус-урган уратылартан биирдэстэрэ.

Литература ыллыг гар санга үктээммит уу-нуулдьааий поэт ити уратылара кэлин сүтэн, симэлийэн барбатахтара, кинигэттэн кинигэ ах-

сын эбии сайдан, тупсан, күүхүрэн испиттэрэ. Ити курдук, сочко оннун була илик да буоллар, аан бастакыттан бэйэ ураты поэтической куолаынан сангаран поэзияңа кирии Чабылжан талаана чахчы самобитнайын, оригинальнайын, чахчы күүстээбин дъэнгкэтик көрдөрөр.

1937 сыйлаахха «Хонооннор, поэмалар» диэн поэт үгүс кинигэтэ тахсыбыта. Онно кини 1935—1936 сыйларга суройбут айымнылара түмүллэн бэчээттэммиттэрэ. «Хонооннор, поэмалар» — бэйэ тустаах поэтической куолаын бигэтик булуммут, сиппит-хоппут поэт кинигэтэ.

«Хонооннор, поэмалар» диэн кинигэ, ордук «Ньургустай-Кую» диэн норуот номобор олобуран суруллубут романтической поэма бэчээттениэбитеттэн Чабылжан саха литературын биир төһүү үлэхитин быһытынан киэнгни биллибитэ.

Былыргы сахалар ааспүт кәми «халың хаар» дуу, «уот-кураан» дуу дылынан бэлиэттээн санылларын кэриэтэ, билингни аба көлүөнэ дьюн олохторугар оннук кирбиинэн Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сэрий буолбута. Чабылжан сэрии иннинээби эмиэ да үүнүү-өрөгөй дугуйдаах, эмиэ да аана суюх алдьархай аангнаан иңерин күүтэр тынгаа-һыннаах сыйларга «Ньургуүн» (1938) уонна «Хонооннор» (1940) диэн кинигэлэри бэчээттэппитэ. Советской норуот көнүлүн, кэскилин фашистской талабырдыттардан көмүскээн кырыктаахтык кыргызар кэмигэр кини «Саргылаах дойдуга» (1944) тахсыбыта. Сэрии кэнни-нээби күүрээннээх үлэ сыйларыгар аабааччылар поэт «Ыраах айан» (1948), «Биңиги күннэрбит ырыалара» (1952) диэн кинигэлэрин туппуттара. Чабылжан тыннаабына бэчээттэппит кинигэлэрэ итинниктэр.

Билигин, поэттар сыйлата ахсын кэриэтэ сагаттан саңа сборниги таһаартарар кэмнэригэр, ити кинигэлэр ахсааннара абыйах курдук көстүөн сөп. Ол эрээри, дьолго диэххэ дуу, суройааччы үлэтийн суолтата кини төһө элбээби бэчээттэппитинэн бынаарыллыбат, кини хайдах суройбутунан бынаарыллар. Олобу ойуулааына далааыннаабынан, дирингинэн, боччумнаахтарынан ити кинигэлэр тахсыылара Чабылжан тус бэйэтин айар үлэтигэр эрэ буолбакка, саха советской поэзияттар бүтүннүүтүгээр бэлиэ түгэннэр этилэр. Ол иниң даңаны ити кинигэлэргэ түмүллубут хонооннор, поэмалар Чабылжаны бэйэтин кэмигэр биир саамай киэнгни аабыллар, ылланар биллиилэх поэт онгорбуттара. Онон биңиги туох да омуннааына суюх этихпитин сөп: саха норуота Чабылжан поэзиятын биңирээбитэ, кини бастың айымныларын бэйэтин духовнай кылаатыгар ылыммыта диэн. Норуот үгүс үйэлэр усталарыгар сүүмэрдээн-сүүмэрдээн, ылдаан-ылдаан муспут уонна мунньяр күндү баайыгар кырыпах да саңа кылааты киллэрииханың бабарар айар үлэхниккэ үрдүк чиэс, сүнгкэн хайжал. Оннук киңи аата улахан ытыктабыллаахтык, барба маҳталлаахтык ааттаяах тустаах.

Чабылжан поэзията норуот сүрэбэр истинник тийббит, умнууллубат үүн үйэлэммит төрүтэ туохханый?

Поэт саамай кэннэки кинигэтин «Биңиги күннэрбит ырыалара» диэн ааттаабыта. Ити тылларга поэт айар үлэтийн бүтүннүүтүн ис номоун бэргэн характеристиката бэриллэр. Кини биир кинигэтин эрэ буолбакка, туох-баар суройууларын барытын мунньян да баран, итин ник ааттыахха сөп. Чабылжан бэйэтин кэмин ырыаынта этэ. Бэйэтин кэмин бары тын боппуроостара — тыа сирин холбоуктааын, олобу социалистическайды уларытан тутуу күүрээнэ, фашистары урусхаллыыр иниң кырыктаах кыргызы, сэрии кэнниттэн Ийэ дойду күүнүн-уобун хангатар тууугар дылуурдаах үлэ — ити барыта Чабылжан айымнытын сүрүн ис номообу буолбута. Онон поэт кинигэлэрэ төрөөбүт республикабыт отутус сыйлартан биэс уонус сыйлар сағаланыларыгар диэри олорбут олоубун поэтической летопиңа буолан көстөл-8*

лөр. Биллэн турар, Чабылбан поэтическай талааныгар ухаарыллыбыт, кини харабын уотунан сырдатыллыбыт, кини сүрэбин сылааынан сыйдаайыллыбыт летопись. Төрөөбүт норуутун кытта биир суюлунан биир тэнгэ хамсыбыт, биир үөрүүнэн үөрсүбүт, биир хомойуунан хомойсубут ырыаыт эрэ итинник айар кыахтаах. Уонна, кылаабынайа, Чабылбан бэйэтин кэмин, бэйэтин үөлээннэхтэрийн, кинилэр үлэлэрин, охсуууларын, кинилэр бааларын, дьюлуурдарын чабылхайдык, атыттартан уратытык дьүүнинээн көрдөрбүтэ. Ону ангардас поэт ылланар ырыаларын да санаатахха үчүгэйдик өйдүөххэ син. Сэрий иннинээби кэм туунан абыннахпытына, бишиги кулгаахпытыгар «энгсилэ сыйтар эбэбит Лена» («Лена») эбэтэр «энэ күөх отун үрдүнэн иһэр» ыччаттар («Дьоллоо обо саас») тустарынан ырыалар дьизэрэй түнэллэр. Сэрий сыллара «хара тыанан, толоонунан хайындардай алларын» («Хайындар»), «Днепр тымны долгууннарын туоруур саха уолун» («Герой туунан ырыя») туунан ырыя буолан дуораынайар. Сэрий кэннинээби кэм туунан өйдөбүлбүт «тунаарар Туймаадам таманын кинигэр тургууран турабын, Якутской куоратым!» («Якутской куорат») эбэтэр «Олох дьолун оноро эйэ ишин охсуунаасыт» («Эйэ ишин охсуу») диэн умнүллубат строкалардаах ырыаца кубулуйаллар. Ити ырыаларга тустаах кэмнэр күрсүүлэрэ-күүрээннэрэ, уотара-төлөннөрө, санаалара-изийнлэрэ, этэргэ дылы, өнгүүн-дьүүнүүн, сыйтын-сымардын субу баарды биллэр.

Маны тэнэ «Чабылбан поэзиятын биир туспа биширэбилилээх өттө олобуу инникилээн көрүү, мэлдий кэлэр кэскилгэ умсугууу буолар,— диэн бэрт сөпкө бэлиэтээбите критик Г. Васильев «Поэт кэриэннигэр» диэн ыстатыйатыгар — ...ханык да баар чахчыны, түгени олохтон ылан кини туойбутун ишин, туой сайдар, үүнэр өттүн ис сүрэйттэн изийн, онон тыыннаан айар обраын киэргэгтэр, килбиэнниир этэ». («Кыям» 1964 с., от ыйын 30 күнэ, № 177).

Бэйэтин кэмин долгтуулаахтык, күүстээхтик ойуулаабыт художник аймныта үөлээннэхтэригэр эрэ буолбакка, кэлин үөскүүр көлүөнэлэргэ да кэрэхсэтер кэскиллээх.

Чабылбан поэтическай талаанын иккис бэлиэ өттүнэн кини кырдыхысны лирическай тыына буолар. Эпос, лирика хайата да үчүгэйдэр. Онон эпический поэт дуу, лирический поэт дуу ордугун туунан мөккүөр баар буолуон да сатаммат. Ол ишин мин манна Чабылбан кырдыхысны лирик эбите кини талаанын биир күүстээх өттө буоларын ордук тохоболоон этэбин.

Кини өйө-санаата, кини изийнитэ этиэхтэн эгэлгэ элбэх өрүттээх, утумэн үгүс өнгөөх-дьүүннээх. Наар үөрэн өгдөрөнүү, күлэн күллэрэстии сыйлдьар, хаян да саарангнаабат, туохтан да туохханыйбат кини, бука, бүтүн аан дойду үрдүнэн суюба буолуо. Баар да буоллаяна, оннук кини сочко бөрөкүтэ суюба чахчы. Ол да ишин эттээж Владимир Маяковский: «Кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп».

Уус-уран литература үчүгэйтэн үөрэр, кунаантан хомойор, соробор өрөгөйдүүр, соробор мунчааар, ардыгар ыллыыр, ардыгар ытыыр — быната тыыннаах, толору олобуунан олорор баай дууналаах советской кини обраын айар соруктаах. Бу обраы кырдыхыктаахтык айар туугар художник күн анныгар баар бары өнгү-дьүүнү туттуох тустаах. Ону ааан, кини өйүгэр айбыт мэссүөнүн кумааыга түнэригэр эрэйиллэр өнг-дьүүн урут айылцаа букатын суюх эбите да буоллаяна, кини оннук өнгү-дьүүнү бэйэтэ айдаына эрэ сатанар.

Чабылбан Ийэ дойду мунгурал суюх кэрэтин, олох олорор, үлэлир, айар-тутар дьолун, эдэр сүрэхтэр талтаар, додордоор үөрүүлэрин густарынан истинг, сылаас, сырдык тыыннаах үгүс лирическай хоноон-нору суруйбута. Ол хонооннортон Сахабыт сирин сайаас салгына

итиинэн илгийэргэ дылы, үөрөр-көтөр сүрэх дыкти сылаана биллэргэ дылы:

Сайынгы сарсыарда күөх тыманан
Эн биhi сиэттиэн иhэбит.
Оо, бэрдиэн бу тымынаах хартына,
Уйгулаах бу сайын иhэбит!

Сэбиrdэх сирэмийн чиэрэстээн,
Күөх оту солотуу көмүстээн,
Киэн, ыраас халлааным үрдүттэн,
Оо, күнүм уота күлүмүрдээ!

Ырыланыт чыччаахтар тыйлара
Күөх тұнаары көччүтэннэр!
Сарсыарда сайағас тыйлара
Санааға, сүрэххэ киирдиннэр!..
(«Эн биhi сиэттиэн иhэбит»)

Партия сурийааччылартан олобу кырдыктаахтык көрдөрөрү мэлдьитин мodyйара уонна мodyйар. Ол гынан баран Чабылбан үлэлээбит кэмигэр литературный критика, «конфлиг суюх сурийуу» энгин курдук ол-бу «теорияларынан» сывтанан, аймныга наар үрүн, сырдык кырааскалары эрэ туттарга .сурийааччылары туhулуура, олохxo баар утарсылары, күлүк өттүлэри ойуулааыны советской кэми киртии, ону ааһан холуннары кэриэтэ сываналыыра.

Төhө да итинник, кэлин ааттаммытынан, «олобу дуйдаан көрдөрүү» эрэйиллэрин үрдүнэн, дынг талааннаах художниктар социалистический реализм төрүт принцибитеттэн — олобу кырдыктаахтык ойуулааынтан туораабат этилэр. Ити Чабылбан лириката гар итэбэтийлээхтик көстөр. Поэт кинигэлэрин арыйдаххытына үтүөбэ, кэрэбэ умсулбанияахтык тардынтар, тапталга, добордоhууга аhaғас сүрэхтээх, күhаантан курийар, албаhаатына айманар уйан дууhалаах киhi тыыннаах мөссүөнэ күөрэйэн кэлиэбэ. Быhатын эттэххэ, бэйэтин көлүөнэтин обраhын ойуулауруугар поэт энгин-эгэлгэ кыраасканы туттубута, киhi уйулбатын истиг иэйнилэрин нарыннык-намчытык, долгутуулаахтык xohийбута. Итиэнэ ардыгар өй-сүрэх айманытын, дууhа хараастытын ойуулаабытын ihiин, поэт ханаан да мунур харанга саhаға хаайтарбат этэ, үтүө өрөгөйдүүрүгэр, хомолто хоттороругар бигэ эрэлэ өтө биллэрэ. Ол кини поэзиятын бүтүннүүтүн сырдык оптимистической тыынныра. Итинниктэр, холобур, поэт «Мичилийэ күлэ састын...», «Оо, аптаах айыы түүл дьюло», «Санныйа истэбин иэрийэ күлэргин», «Үйэлээх сааһым доборо», «Биир үөрүүнэн, биир эрэйинэн», «Эн сиргиттэн ыраах», «Эдэр саас эргийбэт эриэккэhин» курдук мусстан чочуйбуттуу энгилэ суюх тупсаhай формалаах, киhi кутун-сүрүн уядытар номохтоох xohонноро.

Манна даbатан мин поэт олох уустук көстүүлэрин, кэм ыаrahан түгэннэриин кырдыктаах дьүhунүн бэрт абыых строкада түмэн этэн кэбиhэр дыкти күүhүн бэлиэтихпин баарабын. Коммунистический партия Кийин Комитета биhiги дойдубут олоhор үөскэн сывдыбыт личноска сүгүүрүү ыар содулларын сывтытык критикалаан, норуокка аhaғастык кэпсээбитэ. Ити кэм биир саамай түктэри өттүн — бэйэбэйэбэ эрэнсибэт, итэбэйсибэт буолуу тымны тыынын туhунан ким да ihiиллэрдик этэ-сангара илигинэ саха литературатыгар, мин санаабар, аан бастакынан, бука, Чабылбан сангардаға. «Эн эйэбэс сүрэх санааынан» диэн xohон туhунан этэбин мин. Хайдахтаах үлүгэр айманан, хараастан, киhi киhiни итэбэйэригэр, киhiэхэ эрэнэригэр төhөлөөх үлүгэр имэнгнээхтик баaran сурийбута буолуой кини бу строкалары:

Эн эйбэс сүрэх санаабынан
Сылдьартын сымыйарбаан,
Киhi итэбэйбэг буоллабына,
Добочукаам, ыаraphан!

Эн дьолунг биир омоон суоллаабынан
Дьон ымсыыта сайылан,
Эйигин сойгуулур буоллабына,
Добочукаам, ыаraphан!

Түэскэр куурс мунга туоллабына,
Түүк санаа—түүнгү хаххан —
Дьөлө охсон уулур буоллабына,
Добочукаам, ыаraphан!

Дьэ бу иин — советской киhi модун күүhүгэр, сырдык дьулууруугар, үтүө санаатыгар, ыраас сүрэбэр мунгурда суюх эрэнэрин, итэбэйэрин, ону истигнник иэйэн хоhийарын, үрдүк үнгэр тангарата — поэзия иннигэр тиhэбэр тийиэ чиэhинэйин, кырдыксытын иин саха норуота Чабылбан поэзиятын биhiрээбитэ.

Чабылбан киэн билиилээх, үрдүк культуралаах киhi этэ. Кини атын дойдулар уонна нуучча классической, советской литератураларын үчүгэйдик билэрэ, бэйэтин кэмиинээби советской поэзия бүтүнүүтүн ис номох, форма өттүнэн ситиинилэрин кэтиирэ, чинчийэрэ, үөрэтерэ. Уонна онтукатыттан сахалы национальной поэзияба хабааннаах түгэнэри айымнылаахтык туhанара. Онон төрөөбүт поэзиятын, холобура, жаңр, ритм, рифма, ойгуулур-дьүүнүүр нымма өттүнэн биллэрдик байыптыта. Быстахтык ыллахха, романсы, оданы, элегияны сахалы аан бастаан кини суройталаабыта.

Ситииниллибитинэн хаян да уоскуйбат буолуу — Чабылбан айар үлэтин принциптериттэн биирдээстэрэ этэ. Кини литературный үлэтин былаын тухары поэтической эксперименнирэн дарьектаммыта. Кини айымныларыгар тугу эрэ көстө илиги көрдүүр тенденция мэлдүй баара. Кини хас суройтуугар кинини соhутар, сөхтөрөр улахан суюх буоллабына, мунг сатаатар, кинини сонурбатар эпитет, метафора дуу, рифма дуу хайаан да баар буолара.

Поэт эдэр эрдэбинэ соробор дэбигис кыайан өйдөммөт иирчэх-баарчах образтардаах хонооннору суройталыра. Холобур:

Нам наалы сыыны иэниин
Сириедитэр сибикитин,
Нарын онуор сибэккитин
Сиэргэг кистиир кэмэ
Обо сааспын наасытан
Ултуурдан ааспыта.

(«Дэриэбинэм»)

Манна туюх кэм эбитин, туюх тугу тоёо «наасыппытын», «улугур-путун» ылбычча өйдүүр күчүмэбэй. Эбэтэр поэт маннайгы кинигэтигээр «Уруккуну өйдөбүл» диэн кыhыл сэриинйттэр тустарынан хоноонугар маннык строфа баар:

Субу бааллар супту ытар,
Субай хаанынан уста,
Сомуогу тарда сытар
Сор дьоллоох байыастар.

Оччотообуга бу «сор дьоллоох байыастар» бэрт үгүс кинини соhуппуттара: сор буолуу ини, дьол буолуу ини! Ол эрээри болбайон санаан көрдөххө, итини син ылыныаха да сөп эбит. Кыhыл байыастар үлэhит норуот туhугар кыргылан сору көрөллөрө — ол кинилэр

урдук дъоллоро буоллаа дии. Оннугун да иһин ис суюлталарынан адъас утарыта турсар «сор» уонна «дъол» диэн тыллар биир өйдөбүлү биэриэхтээх гына дъүөрэлэспиттэрэ хайаатар да уратытык этэ сатыртан төрүттээбэ чахчы.

Чабылбан айар талаана сайдан, ситэн, кинигэттэн кинигэ ахсын нахаа уустуగурдуллубут образтартан, иирчэх-баарчах этиилэртэн улам босхолонон испитэ. Кини хоноонноро ордук тэттик, тупсаацай формалаах, дъэнгкэ тыллаах-естөөх, чопчу, боччумнаах санаалаах буолбуттара. Бу формальный көрдөөнүннэринэн үлүүхүйэр сорох эдэр поэттарга үтүө холобур, үчүгэй үөрүйэх буолуон сөп.

Улахан поэтической культуры Чабылбанга нуучча литературын классиктарын чулуу айымныларын туйгуннук тылбаастыр қыабы биэрбите. А. Пушкины, М. Лермонтовы, Н. Некрасовы, М. Горькайы, В. Маяковской сахалын сангардыбыт үрдук өнгө биир бастакынан киниэхэ тиксэр. Чабылбан бу үлэтэ, нууччалыыттан сахалын тылбаастырга нууччалыы, сахалыы ингнибэккэ добдугураачы сангарар эрэ кэрэгэйин, маныха айар талаан, улахан поэтической культуры булгучу наадатын туунан этэр.

Суруяаачы, критик Н. Н. Павлов уон сыллаабыта Нам оройуонун хаынатыгар («Ленин суола», 1964 с. от ыйын 20 күнэ, № 90) Чабылбан туунан қыракый ахтынын бэчээттэппите. Николай Николаевич поэкка өлүөн биир хонук иннинэ сылдыбыт. Ол тиһэх көрсүүлэригэр Чабылбан эппит:

— Өлөн эрэбин. Туналатым дуо, Ньюкулай? Дъол диэн — норуокка туһа...

Бүгүн биңиги ис сүрэхпиттитэн долгуйан турал этэбит:

— Чабылбан! Эн төрөөбүт норуоккар, кини уус-уран литература та сайдытыггар улахан туһаны онгорбутунг. Ол иһин эйиэхэ барба маҳтал, умнуллубат кэриэс буолуохтун!

Софрон ДАНИЛОВ

Алтынны, 1974 с.